

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Ime (ime oca) i prezime

JMBG

Kontakt telefon

Adresa stanovanja

GRAD ŽIVINICE

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe
- Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe -

P R E D M E T : Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih branilaca starijih od 57 godina

Obraćam Vam se sa zahtjevom da mi u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH, broj: 54/19) priznate pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Uz zahtjev prilažem:

Red. broj	Naziv dokumenta	Forma dokumenta	Dokument izdaje/posjeduje:
1.	Izvod iz matične knjige rođenih	Original ili ovjerena kopija	Matični ured
2.	Uvjerenje o prebivalištu CIPS	Original ili ovjerena kopija	MUP
3.	Uvjerenje da je podnosilac zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga (Uvjerenje VFMB-3a)	Original ili ovjerena kopija	Nadležni federalni organ za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze
4.	Uvjerenje JU "Služba za zapošljavanje" da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu prije podnošenja zahtjeva (za podnosioc zahtjeva mlađe od 65 godina)	Original ili ovjerena kopija	Služba za zapošljavanje
5.	Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje" da podnosilac zahtjeva ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	Original ili ovjerena kopija	Služba za zapošljavanje

6.	Uvjerenje iz porezne uprave da podnosilac zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup poslovnih ili stambenih prostora i sl. ili ukoliko ima prihoda, da ukupan mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine	Original ili ovjerena kopija	Poreska ispostava
7.	Uvjerenje nadležne službe PIO/MIO da nije/jeste korisnik penzije (za podnosioca zahtjeva starije od 65 godina)	Original ili ovjerena kopija	Nadležna služba PIO/MIO
8.	Izjava ovjerena pred nadležnim organom da podnosilac zahtjeva nije korisnik inostrane penzije	Original ili ovjerena kopija	Notar, Šalter sala Grada
9.	Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe da podnosilac zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja, ili, ukoliko jeste, da iznos tih primanja ne prelazi mjesečno iznos od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine po članu domaćinstva	Original ili ovjerena kopija	JU Centar za socijalni rad
10.	Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva	Original ili ovjerena kopija	Banka

Rok za rješavanje: 60 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva sa priložima.

Priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija ne starija od 6 (šest) mjeseci, izuzev za dokaz iz tačke 1. rodni list ukoliko je isti trajnog karaktera, Shodno članu 6. Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službene novine Federacije BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka saglasan sam da Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida domovinskog rata vrši obradu istih u svrhu realizacije gore navedenog javnog poziva na period od najduže tri godine.

Živinice, _____ godine

POTPIS PODNOSIOCA